FILE NOW: FILING FEE AFTER MAY 1 IS $225.00

PROFIT CORPORATION ANNUAL REPORT
1996

FLORIDA DEPARTMENT OF STATE
Sandra B. Mortham
Secretary of State
DIVISION OF CORPORATIONS

DOCUMENT # P94000032547 (9)

1. Corporation Name

SUNCOAST GRAPHICS GROUP, INC.

Principal Place of Business

4827 CENTRAL AVENUE
ST. PETERSBURG FL 33713
US

Mailing Address

4827 CENTRAL AVENUE
ST. PETERSBURG FL 33713
US

2. Principal Place of Business
21
Suite, Apt. #, etc.
22
City & State
23
Zip
24
Country
25

2a. Mailing Address
26
Suite, Apt. #, etc.
27
City & State
28
Zip
29
Country
30

3. Date Incorporated or Qualified: 04/24/1994

3a. Date of Last Report: 04/25/1995

4. FEI Number: 65-0488724 — Applied For / Not Applicable

5. Certificate of Status Desired ☐ — $8.75 Additional Fee Required

6. Election Campaign Financing Trust Fund Contribution ☐ — $5.00 May Be Added to Fees

8. This corporation has liability for intangible tax under s. 199.032 Florida Statutes ☐ Yes ☐ No

9. **Name and Address of Current Registered Agent**

JENSEN, PHIL J
4906 14TH AVENUE EAST
BRADENTON FL 34208

10. **Name and Address of New Registered Agent**

81 Name
82 Street Address (P.O. Box Number is Not Acceptable)
83
84 City FL
85 Zip Code

11. Pursuant to the provisions of Sections 607.0502 and 607.1502, Florida Statutes, the above named corporation submits this statement for the purpose of changing its registered office or registered agent, or both, in the State of Florida. Such change was authorized by the corporation's board of directors. I hereby accept the appointment as registered agent. I am familiar with, and accept the obligations of, Section 607.0505, Florida Statutes.

SIGNATURE
Signature, typed or printed name of new registered agent [illegible] DATE

12. OFFICERS AND DIRECTORS

TITLE	PTSD	☐ DELETE
NAME	MORAND, ANTHONY R	
STREET ADDRESS	4201 11TH AVENUE EAST	
CITY-ST-ZIP	BRADENTON FL	
TITLE	VD	☐ DELETE
NAME	JENSEN, R. L	
STREET ADDRESS	4906 14TH AVENUE EAST	
CITY-ST-ZIP	BRADENTON FL	
TITLE		☐ DELETE
NAME		
STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP		
TITLE		☐ DELETE
NAME		
STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP		
TITLE		☐ DELETE
NAME		
STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP		
TITLE		☐ DELETE
NAME		
STREET ADDRESS		
CITY-ST-ZIP		

13. ADDITIONS/CHANGES TO OFFICERS AND DIRECTORS IN 12

1.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
1.2 NAME		
1.3 STREET ADDRESS		
1.4 CITY-ST-ZIP		
2.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
2.2 NAME		
2.3 STREET ADDRESS		
2.4 CITY-ST-ZIP		
3.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
3.2 NAME		
3.3 STREET ADDRESS		
3.4 CITY-ST-ZIP		
4.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
4.2 NAME		
4.3 STREET ADDRESS		
4.4 CITY-ST-ZIP		
5.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
5.2 NAME		
5.3 STREET ADDRESS		
5.4 CITY-ST-ZIP		
6.1 TITLE		☐ Change ☐ Addition
6.2 NAME		
6.3 STREET ADDRESS		
6.4 CITY-ST-ZIP		

CR2E034 (12/95)

14. I do hereby certify that the information supplied with this filing is voluntarily furnished and does not qualify for the exemption stated in Section 119.07(3)(i), Florida Statutes. I further certify that the information indicated on this annual report or supplemental annual report is true and accurate and that my signature shall have the same legal effect as if made under oath; that I am an officer or director of the corporation or the receiver or trustee empowered to execute this report as required by Chapter 607, Florida Statutes; and that my name appears in Block 12 or Block 13 if changed, or on an attachment with an address.

SIGNATURE: Rosalee Lynne Jensen? Vice President 4/16/96 813-321-1776
SIGNATURE AND TYPED OR PRINTED NAME OF SIGNING OFFICER OR DIRECTOR — DATE — Daytime Phone #